

Conderilhòt enumeratiu

Cacaracà !

- *Qu'as-tu hasan ?*
- *Qu'èi hred au pè !*
- *Vè te'u trempar !*
- *On ei l'aiga ?*
- *Devath deu pont.*
- *Tà qué lo pont ?*
- *Tà har béver los bueus !*
- *Tà qué los bueus ?*
- *Tà tribalhar la tèrra !*
- *Tà qué la tèrra ?*
- *Tà har milhòc !*
- *Tà qué lo milhòc ?*
- *Tà neurir la pothas !*
- *Tà qué las pothas ?*
- *Tà har ueus !*
- *Tà qué los ueus ?*
- *Tà minjar !*
- *Tà qué minjar ?*
- *Tà vàder grans !*
- *Tà qué vàder grands ?*
- *Tà tribalhar !*

Conderilhòt qui disè la mea gran mair pairau Caterina de Peyran. De segur que s'adreça aus mainatges. Qu'a ua portada a l'encòp pedagogica dab explics sus quauquas bèstias de casa mes tanben filosofica : la finalitat de l'òmi qu'ei de tribalhar ! Las causas qu'an hòrt cambiat...

En lo parçan d'Ortès que disen *la potha* o *la garia*. Aulhors en Bearn qu'ei sustot *la pora*

Abranlit :

Que comencèi de har velò dab la bicicleta deu pair. Que'm rapèla un còp, de tant abranlit qui èri non podoi pas trabar e que m'anèi aborrrir en lo pleish de davant casa. Que podetz condar que lo pair e me'n fotó ua bona ramoncinada !

Quan hès barrar un cerc de cap tau hons, un còp abranlit vè tu arrestà'u !(HL)

Abranlit : qui va de mei anar mei vista

Arrepoèr : contraris

Non cau pas sortir entà dehòra entà véder lo maishant temps

Que's ditz quan la dauna o lo mèste e son inquièts o quan hèn au brut

Maridatge : d'ua autoritat tà ua auta...

Lo pair que vienó tà noste demandar la mea man auprès de la mair e de la mairana. La marrèna qu'avè dit a la mair :*

- *Si m'agrada que serèi charmanta. Mes si non m'agrada pas, no'n serèi pas !*

Tot que's passè hèra plan. La mairana que'u disó :

- *Si deus estar lo de qui cau, que soi d'accòrd ! (MB)*

*Dit per la mea mair. Que's passava a Laplaça, a Lobienh, per las annadas 30. Lo pair ací qu'ei lo son fiançat e la mair, la soa mair de segur.

La man que representa l'autoritat. Qu'avem donc ua transmission d'autoritat deu pair tà l'òmi.